

**KGORO YA THUTO YA GAUTENG
DITLHAHLOBO TŠA MAREMATLOU**

**OCTOBER / NOVEMBER 2005
OKTOBER / NOVEMBER 2005**

**SEPEDI LELEME LA GAE
MAEMO A A PHAGAMEGO
(Lephephe la Boraro)**

NAKO: Diiri tše 2½

MEPUTSO: 120

DITAELO:

- Lephephe le le na le dikarolo tše THARO e lego A, B le C.
 - Tloga o tsinkela dihlogo le diswantšho ka šedi, pele o ka dira kgetho ya maleba
 - Mo go karolo C, kgetha puku e TEE fela **Go tseba mang? goba Moepathutse.**
 - Kgetha potšišo ya ditsopolwa goba ye telele go tšwa pukung ye o e kgethilego.
 - Bala dipotšišo ka moka, ka šedi pele o thoma go ngwala.
-

KAROLO YA A

DITAODIŠO

POTŠIŠO 1

Kgetha e TEE ya ditaodišo tše di latelago, gomme o ngwale taodišo ya botelele bja matlakala a MABEDI ka yona.

- 1.1 Diphetogo tše di bilego gona mengwageng ye lesome ya pušo ya setšhaba ka setšhaba.
- 1.2 Go gatakwa ga ditokelo tša batho mono Afrka-Borwa ke tlhobaboroko.
- 1.3 Bophelo bja bafsa matšatšing a lehono.
- 1.4 Dikolo re a di tseba, tša matšatši a tšona aowa ruri.
- 1.5 Kgetha se tee sa diswantšho tše di latelago, o se fe hlogo gomme o ngwale taodišo ya maleba ka sona.

- 1.5.1 Bjalo ka yo mongwe wa bao ba amilwego ke ditaba tše di tšweletšwago seswantšhong se, hlama hlogo ya maleba o iphetolele go se se tšwelelago mo.



Sowetan: 21-11-2003

- 1.5.2 Hlama hlogo ya maleba mme o re alele ditaba.



Sowetan: 20-01-2004

$$1 \times 40 = [40]$$

PALOMOKA YA KAROLO YA A: [40]

KAROLO YA B

DINGWALWANA

POTŠIŠO 2

Ngwala lengwalo le TEE go ao a latelago. Botelele bja lona, go akarešwa atrese, madume mmele le thumo, di tlale letlakala le TEE.

- 2.1 Ngwalela lekgotla la sekolo **lengwalo** moo morwa wa gago a tsenago sekolo gona, o ipelaetše ka morutiši yo a sa phethagatšego mošomo wa gagwe ka tshwanelo.

GOBA

- 2.2 O sa tšwa go amogela tsebišo ya gore o na le twatši ya HIV. Ngwalela mogwera wa gago **lengwalo** o mo tsebiše ka taba ye. 1x20= [20]

POTŠIŠO 3


Kgetha se TEE sa dingwalwana tše tharo tše di latelago o ngwale ka sona, botelele bo be go ya ka dinyakwa tša sona.

- 3.1 Ngwala **poledišano** ye e tla otollago polelo ye e filwego ke se sengwe sa diboledi mo seswantšhong se.



Sowetan: 10.03.04

- 3.2 Lebelela seswantšho se ka šedi, o ngwale **pego** ya maleba ka ga ditiragalo tša letšatšing le.



Sowetan: 14.04.04

- 3.3 O mongwaledi wa lekgotla la sekolo moo ngwana wa gago a tsenago sekolo gona. Le swere kopano moo le tsebišwago ka diphetogo tša mo sekolong. Re ngwalele **metsotsos** ya kopano yeo. 1x20= [20]

POTŠIŠO 4

Kgetha se TEE sa dingwalwana tše dikopana tše di latelago, o ngwale ka sona.

- 4.1 O sa tšwa go aga lefelo la maikhutšo motseng wa geno kgauswi le noka. Thala **sehlabelamokgoši** seo se tlago go gogela baeng lefelong leo.
- 4.2 O yo mongwe wa maloko a lekgotla la Batlabatlie. Go na le kopano ya tšhoganetšo yeo maloko a swanetšego go e swara. Ba romele memo yeo e nago le lenaneothero ka **fekese**.
- 4.3 O memilwe go tla lenyalong la mogwera wa gago. Re thalele **karata** ya memo ye o e amogetšego.

1x10= [10]

PALOMOKA YA KAROLO YA B: [50]

KAROLO YA C

DIKANEGELOKOPANA

POTŠIŠO 5

Go Tseba Mang – H.H. Ramokgopa

5.1 Badiša ditsopolwa tše di latelago gore o tle o kgone go araba dipotšišo tše di di latelago:

Setsopolwa A

Posbus 211500
Ditsobotla
1978-07-15

Moratuwa Sekwala

Ke a bereka kwano jwaloka ga o bona aterese, ke boetse tirong yame. Ke kopa gore o mpe o rekise diphologolo o tle kwano le bana. Re tla dira dipolanega o se o le kwano. Masimo a teng mona mme o ka nna wa lema wa jala dijalo tse o ka di rekisang. Ba bantsi ba dira jalo mme ba a phela, gongwe le go feta ba ba berekang ko Makgoweng. Dira jalo the moratuwa, mme o dire ka pelepele o tle kwano.

Wa gago

Motlalepula

- 5.1.1 Efa hlogo ya kanegelo ye. (1)
- 5.1.2 Sekwala o be a le kae ge a ngwalelwengwalo le? (1)
- 5.1.3 Ka methaladi ye MEBEDI hlaloša mabaka ao a gapeleditšego Motlalepula go boela mošomong. (2)
- 5.1.4 Na ge o be o le Sekwala o be o tla tšeа kgopelo ya Motlalepula? (1)
Efa kgopolo ya gago.
- 5.1.5 Efa mabaka a MABEDI ao a dirilego gore Sekwala a se sa šoma. (2)
- 5.1.6 Ka methaladi ye MERARO hlaloša seo se ilego sa direga ka Sekwala morago ga mo. (3)

Setsopolwa B

Ka beke ya boraro lengwalo la fihla.

Batswadi ba ba rategago,

Lengwalo la lena ke le amogetše le ditaba ke di kwele. Ke a leboga ka mo le gopotšego ka gona. Ge e ka ba Mosima ga se a forana le motho, gona ke kgopela gore ditaba di lebane le yena ge a kwiša. Ke tla leta karabo go lena mabapi le taba yeo, gomme ge go lokile ke tla kgopela matšatšinyana ka tla ka noši ke boledišane le yena re lebelelanelane mahlong.

Ke a holofela le sa thabile ka gae.

Wa lena ka mehla.

Sofonea

- 5.1.7 Sofonea o be a ngwala lengwalo le a le kae? (1)
- 5.1.8 Efa setlwaelo sa setšo seo se tšwelelago kanegelong ye. (1)
- 5.1.9 Go ya ka karabo yeo o e filego ka go 5.1.8 efa maikutlo a gago mabapi le setlwaelo seo. (1)
- 5.1.10 Efa hlogo ya kanegelo ye. (1)
- 5.1.11 Ke ka lebaka la eng e filwe hlogo ye go ya ka karabo yeo o e filego ka godimo? (1)
- 5.1.12 Efa ditiragalo tše dingwe tše THARO tše di ilego tša direga ka Sofonea. (3)
- 5.1.13 Ke tiragalo efe yeo e ilego ya gapeletša batswadi ba Sofonea go bitša matwetwe? Hlaloša ka methaladi ye MEBEDI fela. (2)
- 5.1.14 Na o dumela gore seo o se ngwadilego ka go 5.1.13 se ka direga? Efa kgopoloy a gago. (1)

Setsopolwa C

“Ke...ke...boletše...gore ba tla...mmolaya ngwanaka; šoo ka nnete...ba...ba mmolaile, ke šetše ke le fela, nkego ga se ka ka ka ba le ngwana. O ka mo fiwa ke mang ngwana? Aowa, bjale ba fedile ta! ta! ta! ke šetše ke ikgonere.”

Ba gaSefaka Rampai ba tsogile ba boloka morwedi wa bona eka ba a lbra; ba le gare ga masetlapelo a go šiša. Maabane a a maabanebane o be a thabile, a bapala le bagwera ba gagwe bao a bego a bile a ba etile pele. Lehono o homotše go iša go sa felego. Tšona tše di iša kae batho tenang? Ge nka be a je mpholo go be go tla kwagala, mohlomongwe: Eupša ga a ja selo sa motho; le meetse ge a be a nyaka go a nwa o be a eya ka gaboa nwa a ka motšegeng wabo. Ngwana ruri o llwe ke aretse.

- 5.1.15 Ngwana yo a ukangwago mo ke mang? (1)
- 5.1.16 Ka methaladi ye MEBEDI, hlaloša ka fao a hlokofetšego ka gona. (2)
- 5.1.17 Bana ba Sefaka ba bangwe ba hlokofetše bjang? (1)
- 5.1.18 Morago ga lehu la ngwana yo Sefaka o tšere legato lefe? (1)
- 5.1.19 Ka methaladi ye MEBEDI, hlaloša gore ke ka lebaka la eng ge Sefaka a be a felelwa ke bana. (2)
- 5.1.20 Ka methaladi ye MEBEDI, efa semelo sa Sefaka. (2)

[30]

GOBA

- 5.2 Lehodu la kgale le hwa le swere tsela. Go tiiša kgopolو ye, kgato ka kgato laetša ka fao Sekwala a itshwregero ka gona go fihla ge a lahlelwa kgolegong. **[30]**

POTŠIŠO 6

DINONWANE

Moepathutse – S.A. Makopo

- 6.1 Badiša ditsopolwa tše gore o tle o kgone go araba dipotšišo tše di di latelago.

Setsopolwa A

Ka letšatši le le beilwego la mokete, phukubje ya napa ya tšwa lesolo. Ge e ntše e sepela, ya bona ditšhwene di iketlile di bapala moriting wa mohlaře, tše dingwe di fela di kadiela ka makala. Aowa go be go tloge go iketlilwe e le gae.

“Thobela bagešong. Le na le mantšu a monate ruri. A ntlhakanya hlogo. Ke bile ke le kgopela gore le ntumelele gore ke le rute dikošana tše mmalwa gore le tle le di opele moketerg wo mogolo wo o tla swarelwago kua fasefase motseng wa dinkwe. Go kwala gore e tla be e se dijo, e se dijo.”

- 6.1.1 Ke bomang ba ba nago le mantšu a monate? (1)
- 6.1.2 Efa diteng tša košana yeo phukubje a ba rutilego yona. (3)
- 6.1.3 Ka methaladi ye MEBEDI, hlaloša gore phukubje o be a gapeletšwa ke eng go ruta batho ba košana. (2)
- 6.1.4 Hlaloša seo se ilego sa direga ka letšatši la mokete. (2)
- 6.1.5 Ka morago ga mokete phukubje e fetotše koša. Efa diteng tša yona. (2)
- 6.1.6 Makopo o go ruta eng ka moanegwa wa go swana le phukubje le bao ba rutilwego košana? (2)

Setsopolwa B

Go se na selo e le hlogo ye fela.
 Keleketla!
 Mmagwe a se botše motho ka ngwana yo.
 Keleketla!
 A tšhaba gore go ka thwe ke yena moloi.
 Keleketla!
 Ke moloi a bolawe gotee lengwana wa gagwe wa sehlola.
 Keleketla!
 A ikhomolela a re: Kempho ya badimo!
 Keleketla!
 Go ile, go ile hlogo ye ya gola.
 Keleketla!
 Mmagwe a mo nyakela mosadi.
 Keleketla!
 A be a mo nyakela gape wa bobedi.
 Keleketla!
 Malome, majadilogo le yena a okeletša motlogolo.
 Keleketla!
 A mo fa motswalagwe gore e be mosadi wa boraro.
 Keleketla!

- 6.1.7 Leina la ngwana yo ke mang? (1)
- 6.1.8 Na o a tshepa gore motho a ka belega ngwana wa mohuta wo? Efa kgopolo ya gago. (1)
- 6.1.9 Efa ditumelo tše PEDI tše di tšwelelago setsopolweng se. (2)
- 6.1.10 Efa ditlwaelo tše THARO tše di tšwelelago mo setsopolweng. (3)
- 6.1.11 Ngwana yo o ile a felela kae? Hlaloša ka methaladi ye MEBEDI. (2)
- 6.1.12 Ge o lebeletše taba ya mohuta wo e ka direga? Efa boikgopolelo bja gago. (1)

Setsopolwa C

Ya ba ge Mašilwane a ganne taba ya Mašilo.
 ...Nkano.
 Mašilo a tlelwa ke megopolo ye mebe.
 ...Nkano.
 E mo tlelabakeng sa lehufa.
 ...Nkano.
 A phetha ka gore a bolaye Mašilwane.
 ...Nkano.

Eupša a se tsebe gore a mmolaye bjang.
...Nkano.
Tšatši le lengwe ge ba le madišong.
...Nkano.

Mašilo a re: "A re ye go noša dikgomo kua nokeng."
...Nkano.
Ba gapa mehlape ba leba nokeng go yo noša.
...Nkano.
Mašilo a re mola dikgomo di ipshina kago nwa meetse.

6.1.13 Ke taba efe yeo Mašilwane a e ganneng? (1)

6.1.14 Go ya ka karabo yeo o e filego ka godimo, Mašilo o be a gapeletšwa ke eng go tšweletša taba ye? (2)

6.1.15 Na Mašilo o bolaile Mašilwane bjang? Hlaloša. (2)

6.1.16 Batswadi ba Mašilo le Mašilwane ba tsebile bjang ka lehu la Mašilwane? (2)

6.1.17 Morago ga mo go ile gwa direga eng ka Mašilo? (1)

[30]

GOBA

- 6.2 Dinonwane tša Makopo di kgala botlaela. Go tiiša kgopolole ye; sekaseka nonwane ya Matheetšabohle o tshwenyegile, o tšama o šitlela ka mehlala ya maleba. [30]

PALOMOKA YA KAROLO YA C: [30]

PALOMOKA: 120